



SETSWANA  
 GRADE R – BOOK 2  
 TERM 2  
 ISBN 978-1-4315-0707-8  
 THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.  
 15th Edition



Mophato **R**



E thabolotswe e  
 bile e tsamaelana  
 le CAPS

Leina:



basic education  
 Department:  
 Basic Education  
 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



SETSWANA

Buka

2

Kgweditsharo 2



Mme Angie Motsheka,  
Tonakgolo ya Thutotheo



Ng. Reginah Mhaule,  
Motlatsatonakgolo ya Thutotheo

Mo dingwageng tse tsa Kamogelo (Mophato R) Dibukatiro tsa Rainbow di bopa karolo ya togamaano ya Lefapha la Thutotheo ya go rotloetsa tiragatso ya sekolo ya bana ba Aforikaborwa. Ditlhotlhomisi di supa gore ngwaga mongwe le mongwe o bana ba fiwang ditirwana tse di ba rotloetsang e bile di ba tlhotlheletsa pele ba ya kwa Mophatong wa 1, ba dira botoka mo dithutong tsa dingwaga tse di latelang – ke gore, mo dikolong tsa bona tsa poraemari le tsa sekontari. Ke ka moo go gatelelwang thuto ya Mophato wa R jaana.

Kharikhulamo ya Seemo sa Motheo e batla gore barutwana ba Mophato wa R ba fiwe tšhono ya go godisa bokgoni jwa bona jwa pele ga go buisa, pele ga go kwala le pele ga matesisi le go tshalosa bokgoni jo ba tlaa bo tlhokang gore ba nne le motheo o o tsepameng wa thuto gore go tle go nne bonolo mo go bona go ithuta mo Mophatong wa 1 le mo go e e latelang.

Ka jalo, dibukatiro tsa Mophato wa R di ikaeletse go thusa bana mo go godiseng bokgoni jo le mareo a tshimologo a botlhokwa a ba tlaa a tlhokang go bopa motheo o o tsepameng wa go ithuta. Di tletse ka ditšhono tse di ka thusang bana go godisa le go ikatisa tebang le bokgoni jo bo tlaa ba baakanyetsang sekolo se se tlhwaafetseng.

Pele bana ba ithuta go buisa ka tlhwaafalo ba tshwanetse go itse go tshwara buka le go phutholola ditsebe tsa yona, le go tlhaloganya gore dibuka di bereka jang le gore di dirisiwa jang. Ba tshwanetse go tlhaloganya kgolagano fa gare ga mafoko le ditshwantsho tse di mo bukeng le go lemoga gore mafoko a a mo tsebeng a bopiwa ke medumo le gore a na le bokao. Fela jalo, pele bana ba ithuta go kwala, ba tshwanetse go tlhabolola tiriso ya dirwe tsa mmele, go ikatisa go bopa dibopego mme morago ba tswelela pele go bopa ditlhaka. Tse ke jona bokgoni jo dibukatiro tse di ikaeletseng go bo godisa le go bo tlhabolola.

Re a itse gore bana botlhe ga ba ithute ka lebelo le le tshwanang, mme dibukatiro tsa Mophato wa R di kgontsha barutabana go bereka go ya ka lebelo la morutwana mongwe le mongwe, mme fa go tlhokega morutabana a ka boela morago a bo a ya kwa pele mo bukeng go tsamaelana le kgolo ya ngwana. Ditirwana di tlaa thusa barutabana go lemoga makoa a bana ba nang le ona gore makoa a a baakangwe pele ngwana a simolola sekolo se se tlhwaafetseng.

Dibukatiro di tsolotanya thuto ya Puo, Matesisi le Bokgoni jwa Botshelo go ya ka merero e le 20 di dirisa boitumediso le mekgwa e e jesang monate go ngoka maikutlo le theetso ya barutwana. Re solofela gore barutwana ba gago ba tlaa itumelela go dira ditirwana tsa dibukatiro tse fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana wa bona o tlaa abelana kgotsa wa thusana le bona mo boithabisong jwa bona.

## Go thusa mongwe



## Go nna pelonolo!



basic education  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Sponsored by


SCAN HERE  
or visit [OMO.CO.ZA](http://OMO.CO.ZA)  
for fun activities in  
the OMO Messy  
Play Zone.



# Mophato **R**

## O GOLAGANTSE

- ★ Puo ya gae
- ★ Dipalo
- ★ Dikgono tsa botshelo



1	Ditemosi tsa me .....	2
2	Ba lelapa la me .....	10
3	Kwa gae .....	20
4	Pabalesego .....	30
5	Ditlha tsa ngwaga le maemo a bosa .....	44

SETSWANA

Buka

2

Kgweditlharo 2








# Ditemosi tsa me

A re tlotleng le go kgomaretsa ditshwantsho
















Kgomaretsa ditikara tse di maleba .Thala mola go nyalanya setshwantsho le temosi.

Kgweditharo 2 – Beke 1-5



1.2



Sekeletsa modumo o o kwa godimo go gaisa mo moleng mongwe le mongwe.







Ke modumo o fe yo o utlwang mo tshimologong ya lefoko lengwe le lengwe.



o

e


pela



o

a

pa



o

m

ela



o

b

ola



o

l


ela






o

r

ora






A re bu e re gatise.





Sekeletsa ditshwantsho di le 4 mo moleng mongwe le mongwe. Gatisa Palo 4.









1.6



Gatisa o be o tshase mebala.



Morutabana: Saena

Letlha

# Ba lelapa la me



Kgomaretsa ditikara. Tlotla ka setshwantsho.







Morutabana: Saena

Letlha







Tshwantsha ba lelapa la gago.

Kgweditharo 2 – Beke 1-5





Morutabana: Saena

Letlha





Ke modumo ofe yo o utlwang mo tshimolong ya lefoko lengwe le lengwe. A re gatise.

# S



sekolo



saga



setofo



selepe



sethunya






seipone

















A re reetse le go gatisa.

S






Bala, tshasa didiko ka mmala le go gatisa palo ya ditshwantsho.





A re direng.










Gatisa o be o tshase mebala. Dirisa ditikara go itlhamela setshwantsho.



## Kwa gae



Kgomaretsa ditikara. Tlotla ka setshwantsho.







Leina la me ke:






Tlotla, kgaoganya le go kgomaretsa ditikara mo ditshwanetseng teng.
















Sekeletsa setshwantsho sa morumo o o farologaneng le e mengwe.



3.3



Thusa bana go bona ditsela tsa go boela gae.





Ke modumo ofe yo o utlwang mo tshimologong ya lefoko lengwe le lengwe.


m



mosadi



metsi



mokoro



motho



maši



morula



Leina la me ke:




3.5



Reetsa le go gatisa.




m








Reetsa o kgomaretse ditikara.



3.7



Gatisa le go tshasa karolo e e tlogetsweng.



4

# Pabalesego

A re tlotleng ka setshwantsho.








4.1




Gratisa le go tshasa  
mebala ya roboto.



4.2






































Tlola, gatisa le go leletsa nomoro ya mogala wa tshoganyetso.





Feleletsa paterone.






4.4



Thala ditshwantsho di le 5 mo moleng mongwe le mongwe. Gatisa palo 5.



5













4.5



Dirisa letshwao go bontsha lebokoso le le nang le ditshwantsho tse dintsi.


Kgweditharo 2 – Beke 6-10

4.6












Sekeletsa setshwantsho se se tshwanang le se se mo bolokong ba ntlha.







Neela tiro kgotsa leina la setshwantsho. Gatisa modumo o o mo tshimologong.



 <p>o m</p>	 <p>o m</p>	 <p>o m</p>
 <p>o m</p>	 <p>o m</p>	 <p>o m</p>
 <p>o m</p>	 <p>o m</p>	 <p>o m</p>



4.8







Bala, tshasa mebala. Gatisa.

	
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	

	
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	

	
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	

	
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	

	
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	





Ke modumo ofe yo o utlwang mo tshimologong ya lefoko lengwe le lengwe.

t



tau



tenese



tente



topo



tafole



tonki



Leina la me ke:

4.10






A re neetse le go gatisa.

t











tamati





Gatisa, bala o thale mola go nyalanya palo le setshwantsho.


1	
2	
3	
4	
5	




4.12




Gatisa dipalo tse di neetsweng. Thala ditshwantsho go ya ka palo nngwe le nngwe.



Blank space for writing the number 1.




Blank space for writing the number 4.



Blank space for writing the number 3.



Blank space for writing the number 2.




Blank space for writing the number 5.







5

# Ditlha tsa ngwaga le maemo a bosa











Tlotla ka ditshwantsho. Kgomaretsa ditikara tse di tsamaelanang le maemo a bosa.








5.

		<b>Mosupologo</b>
		<b>Labobedi</b>
		<b>Laboraro</b>
		<b>Labone</b>
		<b>Labotlhano</b>



Kgomaretsa ditikara tsa maemo a bosa a letsatsi  
le letsatsi. Kgomaretsa setikara sa sef atlhago se  
se bontshang maikutlo.



Tshasa mebala ya sekhukhu e e neetsweng.







Tshasa letsatsi kgotsa ngwedi go bontsha nako.



 motshegare

bosigo 

5.4



A re sege le go tlotla.

Dikgakologo



Selemo



Mariga



Letlhafub







Mo mosong






Motshagare



Bosigo





Maitseboa



5.5





Kgomaretsa o thale mola go tswa mo setshwantshong go ya ko setikareng se se maleba.













Tshasa mmala mo ditshwantshong le go kgomaretsa ditikara.




5.7







Sega le go kgomaretsa metsu mo mabokosong go bala dipalo ka tatelano.

2			3
			
			
1			4





# Mesego (tse-disegeletsweng)



## Ditomino tsa ditshwantsho:

Sega dikarata mo meleng ya maronthorontho a mantsho mme morago o golaganye dipalo le ditshwantsho tse di nepagetseng

## Malepa:

Dirisa marago a ditomino tsa ditshwantsho mme o age maleane kana phazele. E thusa go aga molelwane o o kwa ntle pele.

## Dikarata tse di nyalanang:

Sega dikarata mo meleng ya maronthorontho a mantsho mme morago o nyalanye dikarata le diboloko tse di mo tsebeng ya 14.

## Motshameko wa Kgakologelo:

Sega dikarata mo meleng ya maronthorontho a mantsho. Tlhakatlhakanya (šafola) dikarata mme o di pake mo godimo ga tafole o di ribegile. Jaanong ribogolola dikarata di le pedi ka nako e le nngwe. Fa di nyalana o ka nna wa di baya fa thoko. Bona gore ke mang yo o tlaa fetsang go paka dikarata tsotlhe la ntlha. Dirisa dikarata tsa gago tsa kgakologelo mme o tshameke motshameko wago thiphola (snap) le tsala ya gago.

1

SEGA FA

MENA FA

2

3

MENA FA

4

SETEIPOLA FA



## Dibuka tse di buisiwang:

Sala ditaelo morago mme o bope buka e ya mesego (tse-di-segeletsweng). Tsamaya ka yona kwa gae mme o e buisetse ditsala tsa gago le masika a gago.



**MESSEGO**  
**(TSE-DI-SEGELETSWENG)**

KGOMARETSA FA

KGOMARETSA FA

KGOMARETSA FA

KGOMARETSA FA





1 | 4

3 | 4

3 | 1

2 | 4

3 | 2

1 | 2

1 | 2

4 | 1

2 | 3

1 | 2

2 | 4

5 | 3

3 | 5

5 | 4

2 | 5

1 | 5

3 | 2


4 | 2

5 | 2

1 | 4

3 | 2





11

12

13

14

15

16




17

18

19


20

SETSWANA ts. 6, l.3





a b c d e f g h i j k l m



n

o

p

q

r

s

t

u




v

w


x

y

z









Re a ja.

4



Re ja bebetsididi.

5



Amo o dingwaga  
di 6.

8




Nomsa le Amo.



1





Re a kgweetsa.

6




Re a buisa.

3



Re a tshameka.

2



Katse ya me.

7

# STICKERS

GRADE R BOOK2


20-21



22-23







19




3



53

4



52





